

Broj 96
Podgorica 11. 7. 2014 **SKUPŠTINA CRNE GORE**
Odbor za ljudska prava i slobode
Na pažnju: **dr Halila Dukovića**, predsjednika Odbora
c.c. članovima Odbora

Predmet: Odgovor na Vaš dopis br. 00-63-8/14-24/2 od 7. jula 2014.

Poštovani gospodine Dukoviću!

Primili smo Dopis br. 00-63-8/14-24/2 od 7. jula ove godine koji ste nam, zajedno sa dokumentacijom kojom raspolazete, uputili u ime Odbora za ljudska prava i slobode, a nakon naše Urgencije od 2. jula ove godine, kojim nas obavještavate o postupanju povodom dostavljene Vam Predstavke. Ovom prilikom Vam najljubaznije zahvaljujemo na poslatom obavještenju i pratećoj dokumentaciji.

Vjerujemo da ste kao čovjek, humanista i narodni poslanik zgroženi drskim aktom diskriminacije, a koja je u Skupštini Crne Gore učinjena njenim podnosiocima na način sadržan u Predstavci. Na žalost, ovom prilikom moramo da istaknemo nezadovoljstvo višemjesečnim nepostupanjem po našoj Predstavci i Pritužbi koju smo, radi zaštite od diskriminacije, a sve u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, kao i Poslovníkom Skupštine Crne Gore, podnijeli prvenstveno Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Odboru za ljudska prava i slobode, septembra 2013. godine.

Istine radi, moramo da istaknemo da Vam služi na čast što ste članove Odbora za ljudska prava i slobode na 17. sjednici upoznali sa sadržajem naše Predstavke i što je Odbor, po svemu sudeći jednoglasno, donio Odluku, zasnovanu na Zaključku sa 72. sjednice od 30. maja 2012.g., da našu Predstavku zbog akta diskriminacije građana u Skupštini Crne Gore uputi na dalje postupanje Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa obavezom da, nakon, na Zakonom sprovedenog postupka, o svemu obavijesti Odbor za ljudska prava i slobode.

Medjutim, istine radi moramo da konstatujemo i to - da nas sve do 7. jula ove godine, nakon devet mjeseci od podnešene Predstavke, i to pošto smo 2. jula podnijeli Urgenciju, nijeste obavijestili o Vašoj preduzetoj aktivnosti, niti ste nam uredno dostavljali pristigle materijale u vezi konkretne Predstavke. Razlozi za takvo nečinjenje nama nijesu poznati.

Osim toga, nadamo se da Vam je poznato da i se nedjelotvornom akcijom i inertnim odnosom nadležnih može produžiti diskriminacija građana i to se, u ovom slučaju, Vašim obraćanjem tim povodom Kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore, može koristiti kao školski primjer takvog oblika diskriminacije u produženom trajanju.

Nejasno je, a nije utemeljeno ni u odredbama važećeg Poslovníka Skupštine Crne Gore, zbog čega se postupanje po našoj Pritužbi odugovlači i obesmišljava i ovog puta kroz komunikaciju Odbora za ljudska prava i slobode sa Kolegijumom predsjednika Skupštine Crne Gore, jer po odredbama iz člana 26. Poslovníka, Kolegijum predsjednika Skupštine "razmatra pitanja organizacije i rada Skupštine i odbora i dogovara se o preduzimanju mjera za unaprjeđivanje tog rada; stara se i dogovara o primjeni ovog poslovníka i procedura u Skupštini; planira rad zasijedanja i sjednica Skupštine; dogovara se o sazivanju Skupštine i predlogu dnevnog reda sjednice; stara se o stvaranju uslova za rad klubova poslanika; stara se o saradnji Skupštine sa organima i organizacijama u Crnoj Gori i parlamentarnoj saradnji sa parlamentima drugih država i parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija;



Црна Гора
СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ
ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА
Подгорица, 11. 07. 2014

dogovara se o posjeti delegacije i sastavu delegacije Skupštine parlamentima drugih država i parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija; na predlog generalnog sekretara Skupštine, utvrđuje i podnosi zahtjev za obezbjeđenje sredstava za rad Skupštine i Službe Skupštine; u toku sjednice Skupštine, po potrebi ili na zahtjev predsjednika Skupštine ili pojedinog poslaničkog kluba, razmatra pitanja rada i procedure te sjednice i dogovara se o tome i stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine".

Tim više što je nenadležnost Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore konstatovana i u Dopisu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore br. 459/13 od 23. juna 2014.g. upućenog Odboru na čijem se čelu nalazite.

U Dopisu je navedeno da je Zaštitnik, nakon prijema Predstavke koju je dostavio Odbor za ljudska prava i slobode, 15. novembra 2013.g. "zatražio izjašnjenje od Odbora za ekonomiju, finansije i budžet" i da je taj Odbor "u svom izjašnjenju istakao da u konkretnom slučaju nije nadležan i da treba tražiti izjašnjenje od starješine Skupštine Crne Gore".

I pored jasnog ukazivanja na nadležnosti starješine predsjednika Skupštine, a nenadležnost Kolegijuma predsjednika Skupštine u ovom slučaju, Zaštitnik se 31. decembra 2013.g., umjesto Predsjedniku Skupštine Crne Gore, mimo Poslovnika i logike, obratio Kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore!?! I tako je, očevidno sa željom da se produži diskriminacija, čekao tri mjeseca da bi se 3. aprila 2014.g. ponovo obratio na istu, pogrešnu adresu - Kolegijumu umjesto Predsjedniku Skupštine!?!

Sa žaljenjem konstatujemo da stè tu praksu produžili i Vi obraćajući se 7. jula ove godine Kolegijumu, a ne Predsjedniku Skupštine Crne Gore. Nije nam jasno iz kojih razloga ste, prilikom obraćanja Kolegijumu predsjednika Skupštine prenebregli da je Predsjednik Skupštine starješina organa i da po odredbi iz čl. 8. st. 1. tač. 3. i 4. Poslovnika Skupštine Crne Gore predsjednik Skupštine Crne Gore "stara se o organizaciji rada Skupštine i o blagovremenom i uskladjenom radu radnih tijela Skupštine".

Imajući u vidu naprijed navedeno, **smatramo neophodnim da se Odbor za ljudska prava i slobode obrati neposredno Predsjedniku Skupštine Crne Gore sa zahtjevom za dostavljanje zvaničnih informacija o postupanju koje je bilo predmet naše Predstavke.**

Takođe, radi Vaše pune informisanosti, povodom naprijed navedenog da smo se septembra 2013.godine obratili Pritužbom prvo Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i u dva navrata u njegovoj kancelariji obavili razgovor sa njim lično, izražavamo čuđenje da ni od njega povodom naše Pritužbe nijesmo u međuvremenu dobili nikakav odgovor o njegovom, na Zakonom zasnovanom postupku, a odgovor je dao povodom naše Predstavke proslijeđene Vašem Odboru na, u njegovom Dopisu opisani način, o čemu mi saznajemo, takođe posredstvom Vašeg Odbora u dostavljenom nam odgovoru.

S toga pitamo, da li je to način na koji Institucija zaštitnika sprovodi svoju nadležnost?

Pa se takođe pitamo, da li se Zaštitnik zaista bavi problemima kršenja ljudskih prava?

Dostavljeni Zaključak Vašeg Odbora, stav 3. **Zaključka (br. 00-64-06/12-33/3 od 5. juna 2012.g.)**, daje nam za pravo da pokrenemo inicijativu pred **Odborom za ljudska prava i slobode** sa zahtjevom da pokrenete kontrolne mehanizme, Poslovníkom datih Vam ovlašćenja, zbog nezadovoljstva **dosadašnjim nepostupanjem Zaštitnika po našoj Predstavci koja je upućena ovom Odboru, kao i po Pritužbi koju smo blagovremeno uputili Zaštitniku, prema kojima bi on bio u obavezi da pruži informacije o razlozima za takvo njegovo činjenje, odnosno nečinjenje.**

Od Vas kao predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode očekujemo da ovlašćenim predstavnicima UPIS-a kao podnosiocu Predstavke Odboru i Pritužbe Zaštitniku, omogućite prisustvo i učešće tim povodom na način i u obimu koji je do sada primjenjivan predstavnicima civilnog sektora u radu Vašeg i ostalih skupštinskih odbora.

jerujući da su ovim našim Dopisom razjašnjena pitanja nadležnosti u Skupštini Crne Gore, kao i da ste u saznanju produžetka diskriminacije opstrukcijom postupka po Predstavci i Pritužbi, srdačno Vas pozdravljamo sa molbom za hitnost u postupanju i blagovremenost u obavješćavanju o preduzetim radnjama radi rješavanja i otklanjanja diskriminacije.

Tim povodom, u prilogu Vam dostavljam akta – obraćanja Zaštitniku ljudskih prava i sloboda prije i nakon Vašeg odgovora od 7. jula.2014.

- Akt br. 222 od 3.12.2013. **Predmet: Poziv za preduzimanje mjera i radnji i doslednu primjenu Zakona**
- Akt br.10 od 16.1.2013. **Predmet: Urgencija/ Zahtjev za postupanje i primjenu Zakona**
- Akt br. 13 od 21.1.2014. **Predmet: Zahtjev za dosledno postupanje i primjenu zakona**
- Akt br. 84 od 3.7.2014. **Predmet: Urgencija**
- Akt br. 89 od 11.7.2014. **Predmet: Zahtjev za objašnjenje**
- Akt br.90 od 11.7.2014. **Predmet: Zahtjev za dostavljanje spisa**
- Akt br.91 od 11.7.2014. **Predmet: Inicijativa za postupanje u skladu sa čl.33 Pravila o radu Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore**
- Akt br.92 od 11.7.2014. **Predmet: Prigovor**
- Akt br.93 od 11.7.2014. **Predmet: Inicijativa za postupanje u skladu sa čl.37 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore zbog ometanja rada Zaštitnika/ce**
- Akt br. 94 od 11.7.2014. **Predmet: Inicijativa za postupanje u skladu sa čl.44 st.2 u vezi sa čl.54 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore**
- Akt br.95 od 11.7.2014. **Predmet: Inicijativa za postupanje u skladu sa čl.44 st.1 Zakona o Zaštinikuci ljudskiih prava i slooboda Crne Gore**

S poštovanjem,

Podgorica, 11. jul 2014.

NVO UPIS

Marko Piletić, predsjednik

Sandra Milić

Sava Grbović

